




MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA



Khumbul'ekhaya



# POLOKEHO PELE

## Kahodimo ho tsohle



Mosebetsing



Tseleng



Lapeng

**Nahana polokeyo.  
Sebetsa ka polokeyo. Bolokeha.**

#MakingMiningMatter



DULA O BOLOKEHILE  
MME O PHETSE HANTLE  
LAPENG LE MOSEBETSING




MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA



# E LA HLOKO, E BA MALA-A-LAOTSWE

Jwalo ka ha re  
sebetsa re habile qetellong  
ya selemo, ho bonolo ho  
lahleheloa ke tsepamiso



Re tlameha ho ba hlokolotsi  
haholo hona jwale ho  
thibela diketsahalo tse kotsi  
polokehong

**Nahana polokeho.  
Sebetsa ka polokeho. Bolokeha.**



MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA



# LELAPA LA HAO LE HO EMETSE

**hore o fihle lapeng  
o bolokehile**



Diketsahalo tse kotsi  
polokehong di na le kgahlamelo  
e kholo ka ho fetisia ho  
baratuwa ba rona lapeng

**Hopolang ka bona**

**Nahana polokeho.  
Sebetsa ka polokeho. Bolokeha.**

#MakingMiningMatter



**DULA O BOLOKEHILE  
MME O PHETSE HANTLE**  
LAPENG LE MOSEBETSING



MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA



Khumbul'ekhaya

# BOHLOKO BA COVID-19 HA BO YA FELA

Kaofela re sa le kotsing ya bona.  
**TSWELANG PELE:**



Ho rwala maske  
ya lona



Ho hlapa  
matsoho a lona  
kamehla



Ho thimolela  
kapa ho  
kgohlella hara  
setswe se  
kobilweng



Ho itlwaetsa ho  
sielana sebaka  
le batho ba  
bang



Ho apara PPE  
ya hao ka nepo  
mosebetsing

**Ho thibela ho namiswa ha kokwanahloko le ho sireletsana**

**Nahana polokeho.  
Sebetsa ka polokeho. Bolokeha.**



MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA



# BOPHELO LE BOIKETLO BA HAO DI **BOHLOKWA**

Tseba boemo ba hao ba  
HIV, le boemo ba hao ba  
mafu a mang a sa foleng



Haeba o kula, e nwa moriana  
oo o o laetsweng ke ngaka



Ikwetlise ho ipoloka o shahlile e  
bile o phetse hantle, beha leihlo  
boima ba hao ba mmele (BMI)

**Hlokomela bophelo ba hao ba kelello, fumana thuso  
haeba o ikutlw a o imetswe kelellong – buisana le  
ngaka ya hao, motswalle, baetapele ba bodumedi**





MINERALS COUNCIL  
SOUTH AFRICA




# HO WA HA MOBU KE SESOSA SE KA SEHLOHONG SA MAFU MERAFONG

## Etsa bonneta ba:



Ho lemoha dikotsi



Ho tlaleha dintho dife kapa  
dife tse o ngongorehisang

Hopola hore o na le tokelo ya ho ikhula  
mosebetsing haeba o ikutlwa hore  
bophelo ba hao bo kotsing

**Nahana polokeho.  
Sebetsa ka polokeho. Bolokeha.**

#MakingMiningMatter



DULA O BOLOKEHILE  
MME O PHETSE HANTLE  
LAPENG LE MOSEBETSING